

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS  
General Certificate of Education Ordinary Level

**SETSWANA**

**3158/02**

Paper 2 Literature

October/November 2006

Additional Materials: Answer Booklet/Paper

**1 hour 30 minutes**

**READ THESE INSTRUCTIONS FIRST**

If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet. Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in. Write in dark blue or black pen. Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid.

You should refer to the instructions printed overleaf with the questions. At the end of the examination, fasten all your work securely together. The number of marks is given in brackets [ ] at the end of each question or part question.

**BUISA DITAELO TSE PELE**

Fa e le gore o filwe bukana e go arabelwang mo go yone, tsweetswee, ela tlhoko ditaelo tse di kwa tshimologong ya bukana. Kwala nomoro ya lefelo le o kwalelang mo go lone, nomoro ya gago le leina la gago mo pampiring nngwe le nngwe e o kwalelang mo go yone. Kwala ka pena e e botala jwa loapi jo bo tseneletseng kgotsa ka pena e ntsho. Se dirise sepe sa ditshitswana tse di tshwarang dipampiri, kgotsa metako epe, kgotsa dilo tse di manegang le tsone dilo tse di dirisiwang go sutlha kgotsa go baakanya.

Tswee-tswee, ela tlhoko ditaelo tse di tsamaelanang le dipotso. Kwa bofelong jwa tlhatlhobo, bofelela mmogo sengwe le sengwe se o se kwadileng. Palo ya dimaraka e supywa mo masakananeng [ ] kwa bokhutlong jwa potso nngwe le nngwe kgotsa bontlha jwa potso.

## Section A

**KAROLO A: KHUTSWE / PADI**

*Tlhokomela: Kwala selekanyo sa tsebe le seripa mo potsong nngwe le nngwe.*

Araba potso (a) kgotsa potso (b)

(a) ***Mareledi a sa le pele*** – M. O. Mothei

Senola kamanyo ya setlhogo se, *Mareledi a sa le pele* le moanelwamogolo, mme o bontshe ka dintlha tse di rurifaditsweng tsa padi. [25]

***Kgotsa***

(b) ***Mosekela Mpeng*** – T. Mbuya

Sekaseka polelo ya *Mosekela Mpeng* mme o supe molaetsa wa padi e. [25]

## Section B

## KAROLO B: MOTSHAMEKO

Araba Potso e le nngwe mo go (a) kgotsa e le nngwe mo go (b)

(a) *Motho ntsi* - L. M. Mphale

Araba potso 1 **kgotso** potso 2.

- 1 Nopola dintlha tsa motshameko *Motho ntsi* tse di supang setlhoa sa motshameko o. [25]

**Kgotso**

- 2 Molaetsa wa *Motho ntsi* o senolwa ke mabaka afe a motshameko o? [25]

(b) *Ngwanaka, o tla nkgopola* - M. Lempadi

Araba potso 1 **kgotso** potso 2.

- 1 Sekaseka *Ngwanaka, o tla nkgopola* mme o bo o supe maremelelo a molaetsa wa one. [25]

**Kgotso**

- 2 Ntsha dintlha tse di maleba tse di tiisang setlhogo sa motshameko wa *Ngwanaka, o tla nkgopola*? [25]

## Section C

## KAROLO C: POKO

Araba potso 1(a) kgotsa potso 1(b) le potso 2.

## Potso 1

*Ela tlhoko: Kwala selekanyo sa tsebe le seripa.*

(a) *Poko jale le jaana* - L. Magopane

Tlhalosa kgangkgolo ya mmoki mo lebokong *Lehuma*. Netefatsa ka dikinolo go tswa mo lebokong le go supa maikutlo a mmoki. [15]

*Kgotsa*(b) *Maselela a Puo* - M. Kitchin

Tlhaloso molaetsa wa leboko *Manokonoko a bodutu*. [15]

**Potso 2**

**Buisa ka kelotlhoko poko e mme o bo o kwale ka molaetsa wa yone.**

**MORUTABANA**

A nna lobone lo bonesang lefatshe,  
Ke sa itseng go tutela tlase!  
Ke feela lokgarapa gare ga tsela  
Lwa motse o o agileng mo thoteng.  
Ke phuntse motswedi wa botshelo,  
Nna morutabana, tlhatlosa ditšhaba!

Ke tlhabolotse lefatshe ga tshwanela  
Ngwao ya bulelwa go somarelwa  
Ke tsholetse babueledi botsipa  
Ka ke se sebatana ke le motho  
Ke itse ke ba fa mpho e bile e se na tlhwatlhwa  
Matantabelo ke a supile ke sa okaoke.

A itsane nna ke lesedi ke a tsabakela  
Difofu le digole di bona tsela ka nna  
Ke kgalema go twe ke leratla legolo  
Ba lebetse fa e tlaa re letlhabile ba nkgopole  
Nna lobone ke sekeng ke tima  
Ke paletseng diphefo ka mefutafuta

Ke gogile 'tšhaba tsotlhe lefatsheng  
Ka ba sesa tlhaloganyo le maboko  
Difofane tsa iphetola bonkgodi  
Dikepe tsone tsa fetoga ditlhapi  
Bagaetsho maduo a me a tla ntebagana losong  
Ka ke itse Jehofa a tla a nkitsese.





